

САНА ОЛОХ

СССР ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙНОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы т
1931 сыл алтынны
мытса тахвар

N₂ 68 (5424)

1980 оыл. Бэс ыйын 5 күнэ
ЧЭППИЗР

Сыанат
2 харчы

Сайылыкка тахсы

Урааннаах уһун кыһыны этэнтэ түөрэи ыһыттыкка саймаларга көһүү күүскэ үктэниһ—былыр былыргыттан саха дьонугар улахан быраһынынньым, үрдэ суох үөрүү. Буолумуна дарааны, биһиги уһун хотугу наараайбыт усулдо-буһаһтар сүөһүнү интэни, уотуу-төлө-һтүү, интэниһ аһы-үөлү ыһыны сазнаһ тооростоох, быһаарыллыах көмө-мөччүрөг ыйдара.

Бу күннөргө Фермалар сайылыктарга тахсаллар. Дыңни-уоту, күрүөнү-халкымы, о. д. а. нөмүгөр болонмозобит сарларга сүөсүлүттөр сайылыгы күөктөн үтү-аны өлгөмүнү сомсуохтара. Оттон зиниэттөөх сезону болонмо суон көрсөт, гэрээһинэ суох саралыыр отделениеларга, фермаларга үлө-хамнас үөтөлмө стөтө.

Оройгоо сүсгүйтүүрэй сайныгтэй со-
руктара чуолхайдар: мэгчирэн түүрт
ийнхэр смл үстэтэ ынар үүт 68 бы-
ршанаа ыхалмактаах эботор (фураж-
кай) ынах ахсыгтэн 850 кг ымактаах,
нырой хас бигдрөгтэ 115 кг нгдэгэ
суох, отгон субан 125 кг нырата суох
телеһүтүлдүхтээх. Ити кнрбинлэри
халбан суох ылар туһугар мэгчирэн
бастагы күнөрөгтөн сүөһүнү ордук
ыгчаллаахтык мэгчигиллэхтээх, үс-
тэн-көйүүртөн харьстаан түнтэлэһин,
огтүн куйаастан сөрүүктэн тэри-
лэхтээх.

Болугур сүсүхүттэрэ сайын устата хас биригдин фуражкай ынахтан 800 кг итэрэһэ суох үүтү ыарта, оном сорокнаары былааны паловоһунан 57 тоһонаан, биер фуражкай ынахха 100 кг аһарарга, үүт таһарынаһын 90 бырыһыантан түбэрбөккэ эбэхэстэлистибэ ыһыккылар уонна сороһуок бары ыһыккылар фермаларын коллективтарың социалистическай куоталаһыпта ыһырдылар. Оттон мугудайдар үүт хаачыстыбатын үрдэтэргэ оһно сымалалаах баһымы көтөхтүлөр. Ити көбүлөөһиннэр сир аһын киэнтэни дүүллөһэр уонна дьыалаланан өйүү сорок турар. Ыччаг сүөһүнү төлөһүтүүгэ субуруускайлар баһыл үрдэттилибит эбэхэстэлистибонн ыһыккылар уонна республикага ыһырды таһардылар. Хас биригдин субаны 150 кг итэрэһэ суох төлөһүтэргэ—итиһини киэһэлэр бэлэтэмит кириһиллээ.

Миччирэг мэддэгээр сүөнхтэн аhy-
уелу ылымны урдэти хаааыстыбен-
най салаагччмыртан, партинай уон-
на профсоюзнай ториталартан элбэх
тэрийер уонна нигэр үлөн мыйтары
эбэр.

Сайымыкка төхсөм бастаны кунна-

риттон сүөһүнү үтүгэйдэн мичиктэри
сэргэ тийгэни басыпка эбни аһатын-
ны тэрийсэххэ. Ол иһин хас биридэн
фермага кормокуһилар тигинэччи
үлөнүктөөхтөр, лабыкта, сибиэй от,
о. д. а. сорбугоонкалар сүөһүгө күн
эхсэн ситилиннэктөөхтөр.

Үүтү ылым фермалар үлэллени режимиттон улахан тутулуктаах. Ылан-
ныгы сир ахсын үстө ылым тарил-
лаахтар. Оттон башкаха асылат сый-
ларга сыйан сайын ортулар үтүс-
фермалар ылаах күнүгө жикте илим элбик
үтү сүтөрбиттөрү. Бу итөөс сорох
сирдөрү башка элбик хатылаах
курлук. Маны керуеке, көннөрү ох-
суоха.

Кээнэки сыйларга Фермаларга үлэ-
һит илэки тэрийбэттэргэр тэлтэрэн төрө-
бүт ынахтары ыдыака субанга ыы-
тар омослоох прагматика олохсудан ал-
бас нүсөөт тагымта. Выйыт бу булгучу
рохтогуллуохтаах. Итиннэхэ ССКП
райкомун биоретун уонна райсоветтэ
исполкомун туураахтарынан Фермаларга
субу нүүнэргэ эбии үлэһит илэһини та-
һаарыы, оҕо туһааннаах тархаталарга,
сельсоветтарга тэрийдиһибит соруудах-
тары булгучу толорторуу улахан
орголланыыда.

Саймнгуы мѣдэргэ бѣлѣннах ууту
мыр олоо кыра. Ууту буорту онторбокко
тутар нууннарга тѣрдэн иһин, кичэл-
лооткин ороскуоттааһын ситиһиллиэх-
тээх. Бу өттүнөн урукку сыллэрга итэ-
дэс-бѣлгэс элбѣк буолара. Бѣлгэл оло-
ру хатылаабат сорумтаахпыт.

Нийрлийн, субан сүсхүүн мэтчигэн
уотууга оныгтаах, эрдэлээх дэвснэру
сүүмэрдээн үлэлэгнэххэ. Мэтчигэн
маршарууттарын мэтчигэн оныруохха, хал-
бага сүхх түгүһүнмэрэхха. Нийрбэлдэр
көөччактарын, субан сүсхүү бүтэйдэрин
түгүгэйдик өрөмүөннүөххэ. Сүсхүү зиги-
рээбэлэин, эхистик-тоттук сайымаларын
сэгилнэххэ.

Сайын сүебүгү сүтүгү сүөх иттигиз,
 иттигиз бородуксуланы ылааны эл
 ботинго социалистическая куоталаһы
 тэрээһини тунсары улаһи суолта-
 лаһ. Партияны, профсоюзны, комсо-
 мунистык органдар куоталаһы хаа-
 мытыт, эбонистическылар тулуула-
 рын илдизэ, декада, 1-й ахсын бөр-
 бөрүлүк, түмүктөрү туһааннахтар-
 та үнүрдэн, бастыһнарга моральнай
 тонна материалнай көбүлүүһүн оло-
 рон иһиктөөхтөр.

Сайлагны мэтээрэн—бу өлгөн үгт,
хүх эмс эт, Күх сэрэм казүүс-
лохтук туһанын—тыл сирин үлхүннэ-
рин улахан суолталах уталыгындыбат
орунтара.

◆ Социалистичес-
кой бойдулар космос-
ко ыбылмалыктык
сирте улаштылар
сана чарылай кос-
тууга—I сү.

◆ *Содержу* улаз
Дарматан илэр-гу
Алтар-2-с сга.

◆ Сүөһү аһылыгын
бэлэмнээһингэ сана
баччыа, бистин оһуот
— 3-с сүр.



«Союз-36» хараабын нурууттар ижин ардыларынаады эжижааын командир
СРС космонавт-летчик, Советская Союз ижин тогуллох Герой Валерий Ни
колевич Кубасов.

«Союз-ТБ» космическая хараабын норуоттар ички ардыларытаады экипаһын индигиһэччи-космонавт, ВНР гражданына, Венгерскый Народнай Армия напича Бергалам Фолгалам.

В. ЧЕРГДИНЦЕВ фотота. ССТА фотохромизмента

КОСМОНАВТАРГА НАБАРААДАЛАР

«Сам-36» космической харьбинки-ран Советской Союз Геройун ата игарин-нан орбитальный итвуну аэроно смалло-линия.

«Союз-36» космической харабыз ка-
былматын итиниз героизмин ийин Вена-
мандар, Советский Союз ийин тегүлүмү
гражд Народно Республикамын гражд Геройа, СССР космонавт-лётчига Валерий
ишматар, чинчийгучи-космонавт Берт-
дан Фархатша Ленин ордениг уюнга «Ке-
напазакаталына.

hika komye Sulye» medaly tuttaran tu-

(CCTA).

СААСКЫ ЫҢЫГА—ТЭТИМИ, ХААЧЫСТЫБАНЫ!

Хонуу үлэлэрин дневнигэ

Оройуон соьхоттара илэ баара-суба 1831 саасын жонуу улаа- гектар хорутулунна, рын саралаабыттары уон- былан 4418 гектар, 792 та хонно. Ол ту- гектарга сиик салтары- хары кун-дьыл усулуу- лыына, 1375 гектар ду- буйалара улаханнык шеннэлээнэ, 791 гектар маайдаабыттарын үр- катонтарына, 1831 гектар- дүһүн бааһыналарга ула- га туорахтаах культура- татимэ олус бытаан. лар сизмэлэре иһы-

Тыя хайвайыстабы- тын управленствын дашкыйдарынан, бос ыйны 4 күнүгөзэл ту- ругунан оройуон үрлү-	лыны. Ыдыгын соххотар башкыларыстар барыта 66 тракторнай агрегат, 251 киһи улааһын, Ил-
---	---

рабочай быдлаансирга
нордлуубуттоодор быдан
арыйлах.

Хонуу уталары спора
суох бьатааһын саамай
күнэ мыйымаах Карс
Маркс аатынан сөххөсө
барар. Мамма бодоргоһун
түтүгүнэн 487 гектар
бааһына хорутулунна,
сизэ 20 гектара мыйы-
дынна. Үс отделениеты-
гар мыйымаах бу ха-
һаайыстыба бааһынала-
рыгар баара-суора 16 ар-
тыгар 48 хонун мыйымаа-

СТАДЬЯД

Atigi xahallımeti-ba-
darta xonuu ʋdallorini
xavamlıdaraı tuhumı
informacılılar mantı
allaraa bızıotııallılar

КӨБҮТҮБЭН
УЛЗЛИЛЛЭГ

ХОПТОВО. Эрикли
Пристижин сатынан со-
хоз жаны отделементын
бааыналарарыгер сир
тойгастаадын улакура

лар. Тракторный агрегаттар социалистической муоталафаны ларыгар атытартан малла үрдүк өнөрүмтүүсү опыттах механизматор Егор Григорьевич Родионов ентүһөр.

Совхозка барьга 407 гектар бaaһына ситт саптарылыына, 418 гектар хорутулууна, 60 гектар сыр луценнелана, 220 гектарга сикканылыына Эрилик бааһылыгына барьга 20 надарьтар быддьот 20 триктор, 90 ийи улаани сыдыар.

КҮН АХСЫН
ДЬУЛУУРДААХТЫМ

ХАТЫЛЫ. С. Н. Ам-
инцев салабар меха-
натордара 571 гектары
коруттулар, 486 гектар-
ы туорахтаах культу-
ралар сымаларын түбэр-
дизе.

Машина К-701 трактора Е. П. Вино уоһини эменнигэ Д. Л. Пова, ДТ-75-кэ Г. А. Федоров кун ахсын дьулурлаахтыа, бэлэччэ таһарылаахтыа үлэ-ниилэр.

Миэстэбэ өйөбүл наада

Карл Маркс аялшан
сэхээс оройуон биэр
салай бодот, кини сир-
дөөх-уоттаах хаһааһыс-
тыбата. Суул-кие, сибээс
молтох буолан калорго
барарга улахан эрийдээх.
Онносор салай чугас
отделениера — Мугудайга
тиккэргэ күбүн, сайын
биэр күн хайаан да сү-
төр. Оттон Чыаптара,
Мондараайы курдук бе-
һуолектарго ардыгар аара
хотон сэлдьээн. Биэр
үстүн онон отделение-
ларга командировкага
сырыттагына сэхээс хан-
нык бапарар спешалина,
тухтаах үлэтинин эрэ
буолбукка, атын салаа
бигируостарынан эм-
дэрэстэниирэна сата-
нар курдук буолар. Ити
ардыгар ыраакаттары
үөскөтөр. Онуо эбии ко-
мандировкаан боодього
налгас буоллаарына сэл-
һын-сорулукун үрдүкүн
быһааран төһөөбүн. Онон
командировкалар толо

рор үлэлдэг дүүргэлзэх
уушгиаах бусаддара на-
дүүстэх. Бу зүтгэл-
ийн нэгд.

Командировка нодугуун үрдэнгэ тийэр сиргэр олохтоох салаага айныа көмөлөөр, экинги айуур буолар ураты суулаах. Бидиин комсомольский комитеттэй командировкага борааччылартан мистэрэ тийэн отделениелар управлалары, сельсоветтар исполкомнорон председателлэрин, партийнай төрүтлөр сөкретардарын кытары сирой көрсөн көрсөтүмү ардыр. Кинилэр сүбэлэстэ, өтүлүрүн бары өтүтүмү учуоттуура хыаабыт. Холбош, Болугура кырдыкка отделение управлалары А. П. Ефимов ханнаа бадалар комсомольский боппурустан тора турбат, көмөлөөр үлүстээ. Ошон бийиги кинилэр махтаабыт. Сельсовет испол-

гому председателю М. М. Давыдов комсомольский музыкант, славящий себя сдобнором. Коммуниста славял комсомольский активист Мугудайга Н. Д. Пермяков, Тейейга А. А. Захаров, Бахсыга С. С. Носовичи угусту ютсе-юмо буолаллар.

Фермаларга ырахан уларга сымалар 14чактарга тийиш баран баар иттердери туоратыгы коммандеру сарга килелер салыналыктарын тириниш кеттибикти тонорун сатамат. Ошон быгык хас сырылыгы аксын иттик энэ учуоттуубут. Коммандеру салыналыгы Анна Дмырыссыа фермаларга чаастатык сымалы быгыкты коммандер. Фикор Константин Сакорон отдаленкеларга коммандеруна сымалыларлар чыккыларын кылга көрсөн ба

таһажжманы сифилин
бизин калэн комитетке
отчултур. Итеник ко-
мандирекалар түмүт-
ратор бейла сохкоо
социалистический кута-
айым тэрбиени тун-
сарына орох үчүтэй
сараалылар олобу-
луктар. Телей Дир-
из, Толос, Урах Күөр-
сыктаары комсомол-
тай тэрбиелер бейла-
рин ички ардыларлар,
сохкоо комсомолский тэ-
риктот Миза-Хангалс
оройукуи М. Горькай
аитан сохкооуи комсо-
молский тэрбиелетин
кытта үзэлрин оытын
атастайлыра, спорти-
най күрөтөйлелер,
«Мрам-60» конкурстара
тэрбиелетин кыты-
лынылар.

Служебный командироваалар кудууусторин туфунан хайыштынан киксикти уулаан мададаах, осыгы астааһага эмне кылаах. Онон маани комсомольскай улаадыттор активнайдык кыттыахтарыны сеп эте.

С. МИХАЙЛОВ,
Карл Маркс атынан
союз комсомольский
комитетин секретара.

ОСКУЛАЛАРГА ЭКЗАМЕННАР

● Чуратчыгазы уло-
лукр йыгач кизбэни
уонна кэтэти үөрөнэр
оскулатын XI алыаһын
20 үөрөнөччиллоро нуучча
үлэллэр сөөмүнени
бары ситиһиннээхтик су-
руйдулар. Екатерина Со-
фронова үлэтэ «5»-кэ
сыламынна. Оттон Түе-
литтон сүүсүтүт Руслан
Новгородов, оройунта-
гы балыһа састехника
Роман Данилов, «Сель-
хозтехника» слесарь Се-
мен Алексеев уо. д. а.
«4»-кэ туттардылар.

И. ГРОННИНГОВ.

● Дирин орто оркуу-
латкы ахсыс кылаанын
20 үөрөнччүлөрү аагы-
браа экименнелерин тут-
тардылар. Серудары Ле-
ни Романовна уулуна Люба
Понсеова туйгундук то-
дордулар. Кинилэр бас-
тыкы экименнелерин эмес
«5» сынында туттар-
дылар. Түрт өгө үл-
кө хаачысында сы-
налганы. Ол өрөөн биэр
үөрөнччү үлөтин кы-
лаа толорбота.

Онук кыластар куучу-
чу тыдмалар сочинения
суруйдулар. 42 выпуск-
никтан 29-на «4» уонна
«5» сыаналары ылаттаа-
хтар. Ордук үчүгэй со-
чинениелэри Катя Сед-
лашцева, Илья Сусола-
кин, Мэриэт Сергеева,
Саша Романов, Ева
Дьячковайга суруйдулар.

Е. ЛЬДЧОВСКАЯ.

● Чуратчы 2 №-дөх
орус кыламетлах оркуула-
тын бутарыкхуох 21 үө-
рөмөччү нини бастагы
окуучуларыны ситиһи-
лэххити туттарылар. Ма-
тенинчирэ, төгүс өдү хаа-
чытыбарэ энииттэтилер.
Од иһиттэй Мама Плато-
нова, Нина Спиридонова,
Валэ Макарова, Мама Лис-
ткова уонна Келэ Мат-
веев «Се сыйаалары тал-
дылар.

И. КОРИЛЛИНА.

Бүгүн—Айылба харыстабылым аан дойдутаагы күнэ

БЕЛОВЕЖСКАЙ ОЙУУРДАРГА

БЕЛОРУССКАЯ ССР.
Беларуская ССР сфар-
мавала трыццаць тысяч
чалавек, уключаючы ўдзель-
ніц у працы ў сельскай гаспа-
дарцы. Беларуская ССР
уважліва падтрымлівае
свае адносіны з Беларус-
кай ССР, уключаючы ўдзель-
ніц у працы ў сельскай гаспа-
дарцы. Беларуская ССР
уважліва падтрымлівае
свае адносіны з Беларус-
кай ССР, уключаючы ўдзель-
ніц у працы ў сельскай гаспа-
дарцы.



браслетта, шреэуикен
сигэтэ сүгэ дамнай
наа, 8500-тэн татаа ко
рунхэе ааруулар. Итэ
баһаан элбэе энэли
аһаһаа; барыта эапо
едних марчаной ула
һаһаа баһаһаһаһа
һаһаа коһууларуу
һаһаа.

Сарымда уучуу
куну хам-тайа унхм
ойуру журттан-тик-
тэн уоша амарбил
хөстөртөн ыраастым
агсиктээ айнымалар

Есгөрдөр даргани тү
бүктөргө аридага сроз
Нүн арготун саран
сөтөлөбүздө а р ы т а р
модун түбүрдөр түмбө
кыздар болна обзат
түрүн көрдөн айматал
гир. Тибиз аргачканат
төбөлөргө, төгөллөргө
рөмөз көбөкчөргө сөт
бүлөсү ачылык били
нан туга баар. - О
арзери есгөрдөр кини
лөргө ачылык кыдым
жи сакчалын белем
кылар, ачыр ачыт
түрүн бөрөдөнтүмүз

Кимелары алатар эр
булбагалар, нәсд
булбагаларына кытмалар

Синдоктария; таба үс
рун байылыгы; егер
Н. П. Морчук аубрда
ры ахатар; аубрда.

ССТА
Фотохроника



Социализм дойдуларыгар

БЕРЛИН. Штраф-
кузю куорат (ГДР)
верификат елитта
«Агилитик» типтэх
былм оуе супер-
трауер ууга киллери-
ллина. Ити судю -
Советскай Союзка ытты-
ллина.

СОФИЯ. Левский кюратори бяр механизатордари балиминир орто профессионалдай-технической училищени Ботурларда тилаллаистыбати калр-

дарын баазындагы бас
тып чыгарылыш ба
зыналар пайдаланып
используем лаборатор
иялардын аппаратура
сыналарын.

туу сыяларыгар училыңе 8 тиф. тахса механизаторлары бөлөмнөн таһаарда.

ХАНОЙ. ВСР СОЮЗ-
РУУ провинцияларыган

перуот бичагийн сэд-
лэрт 7 бодит тосу-
дарственнай предприя-
тиелар, уюунай коопе-
ративнай мастерскойлар
тэрилшинээр, Кинээр
мэсэсэгийн сэлтээс
чаастарын оюуларээр.

(CCTA).

ҮӨРЭНЭЗЧИЛЭРИ ҮЛЭБЭ
ДИРИНГЭТЭН ҮӨРЭТИЭХХЭ

СССР КК уюмга ССРС
Министрларини Советини
«Учсая уярхтәһини ос-
кулаларын үерәнәччә-
ларын үерәтинин итинин
интинин, киниләри үлбә
беләмининин салгын
туһулар туһулан» уу-
реактарын орто оскуо-
лалар IX—X кыласта-
рын үерәнәччиләре ту-
лаштырах идәләрн ыла-
ларын туһулар үлбә ди-
ригәтән үерәтингә кин-
рин карулуһу. Ол
эроори сройуон оскула-
ларлар итинингә сәп-
тәхх материалыйна бәз
тәрилдә, эройиләрини
курдуң үлә ытылла-
иләк. Ол иһин бу бәпну-
рәһу сәтәрутаһыга
СССР райкомун бюрота
анан-инингә дүүүләстә.

Бүрө партия Кимн Комитетин уонна ССРС Министрлерин Советин үөһэ байылыбыт уураахтарын толорууга ССКП райкома уонна райсовет исполкома, оройуоннаабы Совет бааһыгарбит дьаһаллара олус быһаанык олоххо киллэриммэллэрин ийда. Оройуон үтүс оскуолалара үөрөнөөччилэртэ иһини иһэрини биччаанга диири бары бааһылаабыһын хапчыһаа иһингэр, надрдар тийбэттэр. Кимини иһини сылга, быһаан быһымаһын, тракторовединеда уонна тьа хаһаһыһытабытын механизациятын үөрөтүнүгэ тараллаахх 3 кабинеттан сыччах Диринг орто оскуолаһыгар ара балруонна Хаһаһыһаа оһоһуута сана саһаланна, Бары орто оскуолаһарга сүөһү иһинини төрүттэригэр үөрөтөр кабинеттар суохтар. Чураһчыга уонна Сыланыга аһоллоһаа быһаһааххыт кабинеттар чүн бүтүнүтөр диири эһиэ тараллаһыһаа. Оһуруот иһэрини үтүһөрөөччилэри баһаһыһааһыгэ хаһыһаа

дуганы база суох. Бир
дуганы оҕуһаҕа үлэ
уонна сыһыанат дугу-
һун баата эмэ төрүө-
дүбүтэ. Оҕуһаҕа
Эрик Эристин ааты-
нын уонна Карл Маркс
аатынак сонхотар эр
бирдин: ДТ-75 тракторы
быраабыр. Оҕуһа та-
һаҕа учуластар
Хадаарга, Хабахсыкка
уонна Арылдахха эр
баадыр. Оттон Соловьев
арыс кылаастаах оҕу-
һатыгар оһоһор үлэ
уруотар мастерской суоҕу-
т.

Итеник бодонг итдэс-
тэр үөрэнгочиндери үдэ-
р үөрөтүнгэ, идэвэ ту-
һайһаһа, ыччаты тһа
ханаһыһыбатын идэ-
нэгэр тәрдыһа бәлдәр
һарахаттары үөскәтә-
ләр. Оттон оройонгә тһа
ханаһыһыбатыһар, ор

лук сүөһү интигиттор,
улусит илин тинийбот, ка-
дрдары, чуоллаан ыш-
ныксыттары, олохсугуу
кыалдыбот.

Тыя хаһайныстыбатын
управлениета, совхозтар,
базовай предпритиелар
үсрөтөр-материалнай ба-
зыны төрийнхө сөбһөн-
нарын тосту тупсаралла-
ра наада. Оскуолалар ад-
министратциялар, районо
базовай предпритиелар
дүсгөбардаах абзатынхө,
төрүн толорууларын эр-
чийнхөстөн ирдөсөтөр,
үсрөмзөччилөр адми-
нытайга бадаларын сөтө
совхозоттор.

ССКП райкомун бюро-
та мэлэр үөрэх дыкшыг
үөрэнсэччилэри үлэ-ди-
риктэн үөрэтнэгэ мате-
риальной базаны тэрийн
богнууруостарын бос-
мын устата анал-ми-
нээн дүүэлдэллэриг
уонна очкуу дыһалары
болготон олохко юу-
дураллэригэр совхостар
партикоммарины, «Сель-
хозтехника» холбоу-
нун, «Якутсельстрой»
ТМУ-тын партийнай те-
риятэлэрин секретарда-
рын эбэчинэстэтэлэга.

Тыга хаһаайыстыбатын управлениетыгар, районоҕа уонна «Сельхозтехника» холбоһутар оскуолалары септөөх маҥарыалынай базанан хааччыйыыга Саха АССР Тыатын хаһаайыстыбатын уонна Уөрөбүн министрдарын 1990 сыл муус устар 3 күнүгөдү бирикэстэрин холбоҕа суох ҕолороллоһуотар, базовый предприятиелар үлэлэрин күнүгө контуролдууларыгар соруудахтаһа.

Бары совхозтар директордарыгар чопчу оскуолаларынан үөрөнөөччүлэри үлэҕэ дьиринтэн үөрөтүгэ көмөлөһүүгэ ыһааччы соруудахтар тэрийилиниһэ.

«Сельхозтехника» хой-
булугун, промкомбинат,
«Якутосельстрой» ТМУ-
гийн салааагчдыг орой-
уон кишингэр үер-
нэгчидлэри болуогун-
нун, штукатур-малар
идэлэлгигэр үерэтигэ
көмөлөөллөрүтэр эбо-
нистанна.

Базовый предприятия-
лары кытары дуоштор-
лары: түһөрмэлзиртер
кабинеттары, мастер-
скойлары торийкалзир-
тер, үөрөнзоттилер са-
йытты үлүмүтүн уонна
сындыааларын тэрэ-
һинин түспүрмэлзиртер,
үөрөнөр ытчакка тыа ха-
баайыстыбатын идэлэ-
ритер таптамы итэриктэ
былааттынах үлүмүт
тааларыгар районова,
оскуолалар директордо-
ругар соруудахтаппа.

Бары дойдулар пролетарийдара, холбохун!

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНАХ а б ы а т
1931 ыйл алтынны
ыйтан тахсар

№ 68 (5424)

1980 снл. Бэс ыйын 5 мүнэ
ЧЗППИЗСыанат:
2 харчы

Сайылыкка тахсы

Урааннаах уһун кыһанык	482	350	24,0	14,0	2,0	3,4	10,0	348	304
«Чурапчы»	1390	667	36,7	32,6	2,3	4,5	17,9	742	559
Сылдат	739	240	22,6	15,0	2,0	7,0	7,0	355	266
Кытаанах	340	200	6,0	7,0	2,0	3,5	4,0	190	191
Арыллыах	311	227	77	10,6	3,0	5,0	6,0	197	102
Оройуон үрдүнэн	7078	4646	256,6	219,3	3,1	4,7	147,7	4405	3471
1979 сылга					3,3	5,7	199,4	4147	3154

